

A river  
flows on.

This image shows a handwritten musical score for a band, likely for a concert or rehearsal. The score is organized into several staves, each representing a different instrument or section of the band. The notation is in blue ink on white paper.

- Drums (Top Staff):** The first staff contains measures in 5/4 time, featuring complex rhythms and patterns. It includes a section labeled "MARSHAL" with a circled "2" above it.
- Bass (Second Staff):** The second staff shows measures in 7/4 time, with a section labeled "MARSHAL" and a circled "2".
- Guitar (Third Staff):** The third staff shows measures in 3/4 time, with a section labeled "MARSHAL" and a circled "2".
- Keyboard (Fourth Staff):** The fourth staff shows measures in 2/4 time, with a section labeled "MARSHAL" and a circled "2".
- Other Instruments:** The score includes other staves for instruments like the keyboard, which features a "D-1" label, and a guitar-like instrument.

The score is filled with various musical symbols, including note heads, stems, and rests, as well as dynamic markings and performance instructions. The handwriting is fluid, with some sections appearing more polished than others. The overall layout is dense, reflecting the complexity of the musical piece.

Handwritten signature of Jameson, consisting of the name "Jameson" written in cursive script, with a large, stylized "J" at the beginning. The signature is written in black ink on a grid background.

Alive

$$\frac{\partial}{\partial x} \cos x$$

Δημητρίου Ιωαννίδη

16

1.  $\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$  (1)  
 2.  $\int \frac{1}{x^3} dx = -\frac{1}{2x^2} + C$  (2)  
 3.  $\int \frac{1}{x^4} dx = -\frac{1}{3x^3} + C$  (3)  
 4.  $\int \frac{1}{x^5} dx = -\frac{1}{4x^4} + C$  (4)  
 5.  $\int \frac{1}{x^6} dx = -\frac{1}{5x^5} + C$  (5)  
 6.  $\int \frac{1}{x^7} dx = -\frac{1}{6x^6} + C$  (6)  
 7.  $\int \frac{1}{x^8} dx = -\frac{1}{7x^7} + C$  (7)  
 8.  $\int \frac{1}{x^9} dx = -\frac{1}{8x^8} + C$  (8)  
 9.  $\int \frac{1}{x^{10}} dx = -\frac{1}{9x^9} + C$  (9)  
 10.  $\int \frac{1}{x^{11}} dx = -\frac{1}{10x^{10}} + C$  (10)  
 11.  $\int \frac{1}{x^{12}} dx = -\frac{1}{11x^{11}} + C$  (11)  
 12.  $\int \frac{1}{x^{13}} dx = -\frac{1}{12x^{12}} + C$  (12)  
 13.  $\int \frac{1}{x^{14}} dx = -\frac{1}{13x^{13}} + C$  (13)  
 14.  $\int \frac{1}{x^{15}} dx = -\frac{1}{14x^{14}} + C$  (14)  
 15.  $\int \frac{1}{x^{16}} dx = -\frac{1}{15x^{15}} + C$  (15)  
 16.  $\int \frac{1}{x^{17}} dx = -\frac{1}{16x^{16}} + C$  (16)  
 17.  $\int \frac{1}{x^{18}} dx = -\frac{1}{17x^{17}} + C$  (17)  
 18.  $\int \frac{1}{x^{19}} dx = -\frac{1}{18x^{18}} + C$  (18)  
 19.  $\int \frac{1}{x^{20}} dx = -\frac{1}{19x^{19}} + C$  (19)  
 20.  $\int \frac{1}{x^{21}} dx = -\frac{1}{20x^{20}} + C$  (20)  
 21.  $\int \frac{1}{x^{22}} dx = -\frac{1}{21x^{21}} + C$  (21)  
 22.  $\int \frac{1}{x^{23}} dx = -\frac{1}{22x^{22}} + C$  (22)  
 23.  $\int \frac{1}{x^{24}} dx = -\frac{1}{23x^{23}} + C$  (23)  
 24.  $\int \frac{1}{x^{25}} dx = -\frac{1}{24x^{24}} + C$  (24)  
 25.  $\int \frac{1}{x^{26}} dx = -\frac{1}{25x^{25}} + C$  (25)  
 26.  $\int \frac{1}{x^{27}} dx = -\frac{1}{26x^{26}} + C$  (26)  
 27.  $\int \frac{1}{x^{28}} dx = -\frac{1}{27x^{27}} + C$  (27)  
 28.  $\int \frac{1}{x^{29}} dx = -\frac{1}{28x^{28}} + C$  (28)  
 29.  $\int \frac{1}{x^{30}} dx = -\frac{1}{29x^{29}} + C$  (29)  
 30.  $\int \frac{1}{x^{31}} dx = -\frac{1}{30x^{30}} + C$  (30)  
 31.  $\int \frac{1}{x^{32}} dx = -\frac{1}{31x^{31}} + C$  (31)  
 32.  $\int \frac{1}{x^{33}} dx = -\frac{1}{32x^{32}} + C$  (32)  
 33.  $\int \frac{1}{x^{34}} dx = -\frac{1}{33x^{33}} + C$  (33)  
 34.  $\int \frac{1}{x^{35}} dx = -\frac{1}{34x^{34}} + C$  (34)  
 35.  $\int \frac{1}{x^{36}} dx = -\frac{1}{35x^{35}} + C$  (35)  
 36.  $\int \frac{1}{x^{37}} dx = -\frac{1}{36x^{36}} + C$  (36)  
 37.  $\int \frac{1}{x^{38}} dx = -\frac{1}{37x^{37}} + C$  (37)  
 38.  $\int \frac{1}{x^{39}} dx = -\frac{1}{38x^{38}} + C$  (38)  
 39.  $\int \frac{1}{x^{40}} dx = -\frac{1}{39x^{39}} + C$  (39)  
 40.  $\int \frac{1}{x^{41}} dx = -\frac{1}{40x^{40}} + C$  (40)  
 41.  $\int \frac{1}{x^{42}} dx = -\frac{1}{41x^{41}} + C$  (41)  
 42.  $\int \frac{1}{x^{43}} dx = -\frac{1}{42x^{42}} + C$  (42)  
 43.  $\int \frac{1}{x^{44}} dx = -\frac{1}{43x^{43}} + C$  (43)  
 44.  $\int \frac{1}{x^{45}} dx = -\frac{1}{44x^{44}} + C$  (44)  
 45.  $\int \frac{1}{x^{46}} dx = -\frac{1}{45x^{45}} + C$  (45)  
 46.  $\int \frac{1}{x^{47}} dx = -\frac{1}{46x^{46}} + C$  (46)  
 47.  $\int \frac{1}{x^{48}} dx = -\frac{1}{47x^{47}} + C$  (47)  
 48.  $\int \frac{1}{x^{49}} dx = -\frac{1}{48x^{48}} + C$  (48)  
 49.  $\int \frac{1}{x^{50}} dx = -\frac{1}{49x^{49}} + C$  (49)  
 50.  $\int \frac{1}{x^{51}} dx = -\frac{1}{50x^{50}} + C$  (50)  
 51.  $\int \frac{1}{x^{52}} dx = -\frac{1}{51x^{51}} + C$  (51)  
 52.  $\int \frac{1}{x^{53}} dx = -\frac{1}{52x^{52}} + C$  (52)  
 53.  $\int \frac{1}{x^{54}} dx = -\frac{1}{53x^{53}} + C$  (53)  
 54.  $\int \frac{1}{x^{55}} dx = -\frac{1}{54x^{54}} + C$  (54)  
 55.  $\int \frac{1}{x^{56}} dx = -\frac{1}{55x^{55}} + C$  (55)  
 56.  $\int \frac{1}{x^{57}} dx = -\frac{1}{56x^{56}} + C$  (56)  
 57.  $\int \frac{1}{x^{58}} dx = -\frac{1}{57x^{57}} + C$  (57)  
 58.  $\int \frac{1}{x^{59}} dx = -\frac{1}{58x^{58}} + C$  (58)  
 59.  $\int \frac{1}{x^{60}} dx = -\frac{1}{59x^{59}} + C$  (59)  
 60.  $\int \frac{1}{x^{61}} dx = -\frac{1}{60x^{60}} + C$  (60)  
 61.  $\int \frac{1}{x^{62}} dx = -\frac{1}{61x^{61}} + C$  (61)  
 62.  $\int \frac{1}{x^{63}} dx = -\frac{1}{62x^{62}} + C$  (62)  
 63.  $\int \frac{1}{x^{64}} dx = -\frac{1}{63x^{63}} + C$  (63)  
 64.  $\int \frac{1}{x^{65}} dx = -\frac{1}{64x^{64}} + C$  (64)  
 65.  $\int \frac{1}{x^{66}} dx = -\frac{1}{65x^{65}} + C$  (65)  
 66.  $\int \frac{1}{x^{67}} dx = -\frac{1}{66x^{66}} + C$  (66)  
 67.  $\int \frac{1}{x^{68}} dx = -\frac{1}{67x^{67}} + C$  (67)  
 68.  $\int \frac{1}{x^{69}} dx = -\frac{1}{68x^{68}} + C$  (68)  
 69.  $\int \frac{1}{x^{70}} dx = -\frac{1}{69x^{69}} + C$  (69)  
 70.  $\int \frac{1}{x^{71}} dx = -\frac{1}{70x^{70}} + C$  (70)  
 71.  $\int \frac{1}{x^{72}} dx = -\frac{1}{71x^{71}} + C$  (71)  
 72.  $\int \frac{1}{x^{73}} dx = -\frac{1}{72x^{72}} + C$  (72)  
 73.  $\int \frac{1}{x^{74}} dx = -\frac{1}{73x^{73}} + C$  (73)  
 74.  $\int \frac{1}{x^{75}} dx = -\frac{1}{74x^{74}} + C$  (74)  
 75.  $\int \frac{1}{x^{76}} dx = -\frac{1}{75x^{75}} + C$  (75)  
 76.  $\int \frac{1}{x^{77}} dx = -\frac{1}{76x^{76}} + C$  (76)  
 77.  $\int \frac{1}{x^{78}} dx = -\frac{1}{77x^{77}} + C$  (77)  
 78.  $\int \frac{1}{x^{79}} dx = -\frac{1}{78x^{78}} + C$  (78)  
 79.  $\int \frac{1}{x^{80}} dx = -\frac{1}{79x^{79}} + C$  (79)  
 80.  $\int \frac{1}{x^{81}} dx = -\frac{1}{80x^{80}} + C$  (80)  
 81.  $\int \frac{1}{x^{82}} dx = -\frac{1}{81x^{81}} + C$  (81)  
 82.  $\int \frac{1}{x^{83}} dx = -\frac{1}{82x^{82}} + C$  (82)  
 83.  $\int \frac{1}{x^{84}} dx = -\frac{1}{83x^{83}} + C$  (83)  
 84.  $\int \frac{1}{x^{85}} dx = -\frac{1}{84x^{84}} + C$  (84)  
 85.  $\int \frac{1}{x^{86}} dx = -\frac{1}{85x^{85}} + C$  (85)  
 86.  $\int \frac{1}{x^{87}} dx = -\frac{1}{86x^{86}} + C$  (86)  
 87.  $\int \frac{1}{x^{88}} dx = -\frac{1}{87x^{87}} + C$  (87)  
 88.  $\int \frac{1}{x^{89}} dx = -\frac{1}{88x^{88}} + C$  (88)  
 89.  $\int \frac{1}{x^{90}} dx = -\frac{1}{89x^{89}} + C$  (89)  
 90.  $\int \frac{1}{x^{91}} dx = -\frac{1}{90x^{90}} + C$  (90)  
 91.  $\int \frac{1}{x^{92}} dx = -\frac{1}{91x^{91}} + C$  (91)  
 92.  $\int \frac{1}{x^{93}} dx = -\frac{1}{92x^{92}} + C$  (92)  
 93.  $\int \frac{1}{x^{94}} dx = -\frac{1}{93x^{93}} + C$  (93)  
 94.  $\int \frac{1}{x^{95}} dx = -\frac{1}{94x^{94}} + C$  (94)  
 95.  $\int \frac{1}{x^{96}} dx = -\frac{1}{95x^{95}} + C$  (95)  
 96.  $\int \frac{1}{x^{97}} dx = -\frac{1}{96x^{96}} + C$  (96)  
 97.  $\int \frac{1}{x^{98}} dx = -\frac{1}{97x^{97}} + C$  (97)  
 98.  $\int \frac{1}{x^{99}} dx = -\frac{1}{98x^{98}} + C$  (98)  
 99.  $\int \frac{1}{x^{100}} dx = -\frac{1}{99x^{99}} + C$  (99)

12-3-68  
 12-3-68

Ai'veize  
ḠH̄xos x̄. ̄a  
Δyγyγzplou ̄lwanvldy

*L. S.*  
13.3.68

Aivείζε  
Gίχος ή στιχία  
Δικηγόρου ή μανιδη

~~12-5-67~~

# Aineise

Ετήσιος έλεγχος  
Δημητρίου Τσαβούδη

— 1 —



$$\begin{aligned} & \text{A} \cdot \text{B} \cdot \text{C} = \\ & (\text{A}_1 \cdot \text{B}_1 \cdot \text{C}_1) + (\text{A}_1 \cdot \text{B}_1 \cdot \text{C}_2) + (\text{A}_1 \cdot \text{B}_2 \cdot \text{C}_1) + (\text{A}_1 \cdot \text{B}_2 \cdot \text{C}_2) + \\ & (\text{A}_2 \cdot \text{B}_1 \cdot \text{C}_1) + (\text{A}_2 \cdot \text{B}_1 \cdot \text{C}_2) + (\text{A}_2 \cdot \text{B}_2 \cdot \text{C}_1) + (\text{A}_2 \cdot \text{B}_2 \cdot \text{C}_2) \end{aligned}$$

*Johnnie L. Johnson*

Aivéire  
Għixx Riqqa  
Antnejnej "l-warrid"



Aivice  
στήχος της πα  
Δημητρίου Τσαρούχη

10-7-67

# Airline

Τίχος Βαρβάρης zw  
Αντρέας Μανιδης

A handwritten musical score for 'Mazurka' in 2/4 time. The score consists of 12 measures, each with a treble clef and a key signature of one sharp. The music is divided into three systems by vertical bar lines. The score includes various dynamics and markings such as 'z w' (zwei weite), 'na' (natur), 'ny' (niedrig), 'Mazurka' (written in blue), and 'ra' (rhythmic markings). The notes are primarily eighth and sixteenth notes, with some quarter notes and rests. The vocal line is supported by a piano accompaniment with bass and treble parts.

*[Handwritten signature of James C. Clegg]*  
5-11-67

A'iv'eize  
't(xos n ö n  
Δημητελου' I warwidz

*John Doe*  
1-10-67